9915A BINÉFAR INSTITUTO

FEBRERO 2010

	PRECIPITACION		OTROS METEOROS	TEMPERATURAS EXTREMAS Y MEDIA			AMPLITUD TERMICA	TEMPERATURAS 8H				EVAPORACION (PICHE)	CANTIDAD DE NUBES	VISIBILIDAD 8 HORAS	VIENTO								
	CANTIDAD	FORMA		MAXIMA	MINIMA	MEDIA		TERMOMETROS		TERMO GRAFO	HIGRO GRAFO				REC. 8-8h	DIA CIVIL							
																VEL.MED.	RACHA MAX.	DIRECC. DOMINAN.	DISTRIBUCION DE VIENTOS				
	l / m²							SECO	HUMEDO			(mm)	8 H	(metros)	(Hm)	(Km/h)	(Km/h)		1C	2C	3C	4C	CALMAS
1				11,4	-2,8	4,3	14,2	-1,0	-1,6	-1,0	89		0/8	75000	454	4,8	27,8	WNW					
2				8,4	-3,2	2,6	11,6	0,0	-0,8	0,0	98		4/8	75000	132	1,4	14,8	ESE					
3	0,1			10,6	-4,0	3,3	14,6	0,8	-0,6	1,0	82		0/8	75000	138	1,5	11,1	ESE					
4	4,4	•		7,9	-0,2	3,9	8,1	3,8	3,1	4,0	89		5/8	7000	85	1,0	9,3	NNW					
5				14,3	6,1	10,2	8,2	7,3	7,1	7,0	98		8/8	500	1297	5,5	33,3	WNW					
6				13,9	3,6	8,8	10,3	8,2	6,2	8,0	67		1/8	60000	1994	16,3	50,0	W					
7				14,4	1,0	7,7	13,4	5,2	4,2	5,0	82		0/8	75000	26	3,3	24,1	WNW					
8	6,3	•		8,5	2,0	5,3	6,5	7,0	6,0	7,0	88		8/8	60000	385	1,6	13,0	NNW					
9				11,4	2,3	6,9	9,1	4,4	4,0	4,5	99		6/8	15000	1945	9,5	40,7	WNW					
10				9,4	1,3	5,4	8,1	4,6	1,4	4,5	57		0/8	75000	1185	11,1	48,1	WNW					
Suma	10,8			110,2	6,1	58,2	104,1	40,3	29,0	40,0	849	0,0		517500	7641								
11				5,4	-3,2	1,1	8,6	2,5	-1,8	2,5	40		0/8	75000	1310	13,6	42,6	WNW					
12				8,4	-6,1	1,2	14,5	-2,8	-3,8	-3,0	65		0/8	60000	266	4,2	27,8	W					
13				5,0	-6,3	-0,7	11,3	-2,0	-3,2	-2,0	83		0/8	7000	52	2,0	25,9	S					
14				5,9	-6,9	-0,5	12,8	-5,0	-5,8	-5,0	94		0/8	15000	158	2,3	25,9	WNW					
15	1,5	•		6,7	-6,2	0,3	12,9	-1,8	-2,9	-2,0	87		6/8	12000	74	1,8	16,7	N					
16	5,2	•		10,3	-1,8	4,3	12,1	5,5	5,2	5,5	96		5/8	12000	106	2,1	18,5	ESE					
17	2,0	•		12,1	4,8	8,5	7,3	8,6	8,5	8,5	98		8/8	20000	213	2,1	20,4	NE					
18	0,1	•		12,2	2,9	7,6	9,3	3,2	3,1	3,0	99		6/8	200	169	2,6	16,7	E					
19				14,1	5,2	9,7	8,9	5,7	4,7	6,0	86		4/8	60000	1618	8,3	33,3	WNW					
20				11,4	1,2	6,3	10,2	3,3	2,4	3,0	85		0/8	75000	946	9,7	48,1	W					
Suma	8,8			91,5	-16,4	37,6	107,9	17,2	6,4	16,5	833	0,0		336200	4912								
21	ip.	•		8,9	-1,1	3,9	10,0	3,4	2,4	3,5	82		8/8	60000	357	3,7	27,8	NNE					
22	0,2	•		14,3	1,9	8,1	12,4	5,3	4,9	5,5	95		8/8	60000	146	2,1	24,1	NW					
23	3,2	•		15,5	3,6	9,6	11,9	5,4	4,9	5,5	96		5/8	25000	214	2,2	24,1	WNW					
24	ip.	•		14,9	5,0	10,0	9,9	10,3	7,3	10,5	62		2/8	75000	802	6,0	42,6	WNW					
25	1,3	•		15,3	4,3	9,8	11,0	6,8	6,1	7,0	92		8/8	60000	792	1,4	20,4	NNW					
26				15,1	7,1	11,1	8,0	9,3	6,5	9,0	65		1/8	75000	714	8,6	44,4	W					
27	2,7	•		14,1	3,4	8,8	10,7	8,9	7,5	9,0	78		8/8	30000	929	6,3	38,9	ESE					
28	ip.	•		14,9	7,0	11,0	7,9	11,0	8,2	11,0	63		5/8	75000	407	7,6	48,5	W					
29																							
30																							
31																							
Suma	7,4		2 8 5 6 0 1	113,0	31,2	72,1	81,8	60,4	47,8	61,0	633	0,0		460000	4361								
TOTAL	27,0			314,7	20,9	167,8	293,8	117,9	83,2	117,5	2315	0,0		1313700	16914								
MEDIA	1,0			11,2	0,7	6,0	10,5	4,2	3,0	4,2	82,7	0,0		46918	604,1	5,1		WNW					
MAX / MIN	6,3			15,5	-6,9		14,6			-5,0	40,0	0,0			1994		50,0	W					
DIA	8			23	14		3			14	11	Suma			6		6	15,46 h					

9915A BINÉFAR INSTITUTO

DIARIO METEOROLOGICO

	MAÑANA 8-13h		TARDE 13-18h		NOCHE 18-8h		PRESIÓN ATMOSFÉRICA a las 8 h. (sin reducir)	TEMP. MINIMA DE SUELO 10 cm	OTRAS OBSERVACIONES
	CIELOS	SIMBOLO METEOROS	CIELOS	SIMBOLO METEOROS	CIELOS	SIMBOLO METEOROS	(mm Hg)	(º C)	
1	DESPEJADO		DESPEJADO		POCO NUBOSO		738,0	-5,0	
2	DESPEJADO		DESPEJADO		DESPEJADO		744,0	-4,6	
3	DESPEJADO		DESPEJADO		NUBOSIDAD VARIABLE		742,0	-5,5	
4	MUY NUBOSO	● =	CUBIERTO	●	MUY NUBOSO	● ≡	737,0	-1,7	
5	NUBOSIDAD VARIABLE	=	DESPEJADO		NUBOSIDAD VARIABLE		736,0	4,8	
6	POCO NUBOSO		DESPEJADO		DESPEJADO		740,0	2,3	
7	POCO NUBOSO		NUBOSIDAD VARIABLE		MUY NUBOSO		739,0	-0,8	
8	CUBIERTO	●	CUBIERTO	●	CUBIERTO	● =	729,0	0,1	
9	NUBOSIDAD VARIABLE		DESPEJADO		DESPEJADO		725,0	1,6	
10	DESPEJADO		DESPEJADO		DESPEJADO		728,0	-0,6	
Suma							7358,0		
11	DESPEJADO		NUBOSIDAD VARIABLE		DESPEJADO		729,0	-4,7	
12	DESPEJADO		DESPEJADO		DESPEJADO	=	733,0	-7,6	
13	DESPEJADO	=	DESPEJADO		DESPEJADO		734,0	-7,7	
14	DESPEJADO		DESPEJADO		POCO NUBOSO		734,0	-8,1	
15	MUY NUBOSO		MUY NUBOSO		CUBIERTO	= ●	729,0	-7,5	
16	MUY NUBOSO		CUBIERTO	●	CUBIERTO	● =	724,0	-1,8	
17	MUY NUBOSO	= ●	MUY NUBOSO	●	NUBOSIDAD VARIABLE	● =	721,0	3,3	
18	POCO NUBOSO	≡	MUY NUBOSO		NUBOSIDAD VARIABLE	●	729,0	2,0	
19	NUBOSIDAD VARIABLE		MUY NUBOSO		POCO NUBOSO		722,0	4,0	
20	DESPEJADO		DESPEJADO		NUBOSIDAD VARIABLE		731,0	-1,4	
Suma							7286,0		
21	CUBIERTO	●	MUY NUBOSO		MUY NUBOSO		730,0	-3,0	
22	CUBIERTO		NUBOSO	●	NUBOSIDAD VARIABLE		727,0	0,4	
23	NUBOSO		CUBIERTO	●	MUY NUBOSO	●	729,0	2,4	
24	NUBOSIDAD VARIABLE		MUY NUBOSO	●	NUBOSIDAD VARIABLE		734,0	4,0	
25	MUY NUBOSO		MUY NUBOSO	●	NUBOSIDAD VARIABLE	●	732,0	2,9	
26	POCO NUBOSO		POCO NUBOSO		NUBOSO		737,0	5,4	
27	CUBIERTO	●	MUY NUBOSO		NUBOSO		733,0	1,9	
28	NUBOSO		POCO NUBOSO		NUBOSO	●	731,0	5,9	
Suma							5853,0		
TOTAL							20497,0	-19,0	
MEDIA							732,0	-8,1	
MAX / MIN DIA									

RESUMEN

METEOROS	DIAS
Lluvia	13
Nieve	
Granizo	
Rocío	5
Escarcha	6
Calima	0
Neblina (1-10 Km vis.)	8
Niebla (< 1Km vis.)	2
Tormenta	0
Nieve cubre el suelo	
Rachas de viento > 50km/h	1
Niebla humeda	
Niebla helada	
Nieve granulada	
Lluvia de barro	
Aguanieve	

DIAS CON HELADAS	11
DIAS DESPEJADOS	11
DIAS NUBOSOS	10
DIAS CUBIERTOS	7

DIAS DE PRECIPITACION	
<0,1 (Ip.)	3
≥0,1	11
≥1,0	8
≥10,0	0
≥30,0	0
TOTAL	14

CARACTERIZACIÓN DEL MES (1971-2000)	
TEMPERATURA MEDIA	*FRÍO*
PRECIPITACIÓN	*MUY HÚMEDO*

9915A BINÉFAR INSTITUTO